

GTM ELECTRONICS

TO-251 Voltage Regulator

Part No.	Output Current	Input Voltage	Output Voltage	Quiescent Current	Output Noise Voltage Typ	Ripple Rejection Min Typ#	Load Regulation Max	Function Description
	mA	V	V	mA	uV	dB	mV	
GI78M05	500	35	4.80~5.20	6	40	62	100	Positive Regulator
GI78M06	500	35	5.76~6.24	6	60	60	120	Positive Regulator
GI78M08	500	35	7.68~8.32	6	80	56	160	Positive Regulator
GI78M09	500	35	8.64~9.36	6	90	56	180	Positive Regulator
GI78M12	500	35	11.52~12.48	6	110	55	240	Positive Regulator
GI78M15	500	35	14.40~15.60	6	130	54	300	Positive Regulator
GI78M18	500	35	17.28~18.72	6	140	53	360	Positive Regulator
GI78M24	500	35	23.04~24.96	6	170	50	480	Positive Regulator
GI7805	1000	35	4.75~5.25	8	40	#80	100	Positive Regulator
GI7806	1000	35	5.70~6.30	8	45	#75	100	Positive Regulator
GI7808	1000	35	7.60~8.40	8	58	#72	100	Positive Regulator
GI7809	1000	35	8.55~9.45	8	58	#72	100	Positive Regulator
GI7810	1000	35	9.50~10.50	8	58	#72	100	Positive Regulator
GI7812	1000	35	11.40~12.60	8	75	#72	100	Positive Regulator
GI7815	1000	35	14.25~15.75	8	90	#70	150	Positive Regulator
GI7818	1000	35	17.10~18.90	8	110	#69	180	Positive Regulator
GI7824	1000	40	22.80~25.20	8	170	#66	240	Positive Regulator
GI7805A	1500	35	4.75~5.25	8	40	62	100	Positive Regulator
GI7806A	1500	35	5.70~6.30	8	45	59	120	Positive Regulator
GI7808A	1500	35	7.60~8.40	8	52	55	160	Positive Regulator
GI7809A	1500	35	8.55~9.45	8	60	55	180	Positive Regulator
GI7810A	1500	35	9.50~10.50	8	70	55	200	Positive Regulator
GI7812A	1500	35	11.40~12.60	8	75	55	240	Positive Regulator
GI7815A	1500	35	14.25~15.75	8	90	54	300	Positive Regulator
GI7818A	1500	35	17.10~18.90	8	110	53	360	Positive Regulator
GI7824A	1500	40	22.80~25.20	8	170	50	480	Positive Regulator
GI79M05	500	-35	-4.80~-5.20	8	100	54	100	Negative Regulator
GI79M06	500	-35	-5.76~-6.24	8	130	54	120	Negative Regulator
GI79M08	500	-35	-7.68~-8.32	8	175	54	160	Negative Regulator
GI79M09	500	-35	-8.64~-9.36	8	175	54	180	Negative Regulator
GI79M12	500	-35	-11.52~-12.48	8	200	54	240	Negative Regulator
GI79M15	500	-35	-14.40~-15.60	8	250	54	300	Negative Regulator
GI79M18	500	-35	-17.28~-18.72	8	300	54	360	Negative Regulator
GI79M24	500	-40	-23.04~-24.96	8	400	54	480	Negative Regulator
GI7905	1000	-35	-4.75~-5.25	6	100	54	100	Negative Regulator
GI7906	1000	-35	-5.70~-6.30	6	130	54	120	Negative Regulator
GI7908	1000	-35	-7.60~-8.40	6	175	54	160	Negative Regulator
GI7909	1000	-35	-8.55~-9.45	6	175	54	180	Negative Regulator
GI7912	1000	-35	-11.40~-12.60	6	200	54	240	Negative Regulator
GI7915	1000	-35	-14.25~-15.75	6	250	54	300	Negative Regulator
GI7918	1000	-35	-17.10~-18.90	6	300	54	360	Negative Regulator
GI7924	1000	-40	-22.80~-25.20	6	400	54	480	Negative Regulator
GI7905A	1500	-35	-4.75~-5.25	6	125	54	100	Negative Regulator
GI7906A	1500	-35	-5.70~-6.30	6	150	54	120	Negative Regulator
GI7908A	1500	-35	-7.60~-8.40	6	200	54	160	Negative Regulator
GI7912A	1500	-35	-11.40~-12.60	6	300	54	200	Negative Regulator
GI7915A	1500	-35	-14.25~-15.75	6	375	54	200	Negative Regulator
GI7918A	1500	-35	-17.10~-18.90	6	450	54	360	Negative Regulator
GI7924A	1500	-40	-22.80~-25.20	6	600	54	480	Negative Regulator

量產	未量產	有樣品	工程實驗未產出
----	-----	-----	---------